



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



TLHATLHOBO TSA NGWAGA LE NGWAGA TSA BOSETŠHABA 2013 MOPHATO WA 1 SETSWANA PUO YA GAE MEMORANTAMO

MADUO: 20

Memorantamo o, o na le ditsebe di le 3.

O SE ABE HALOFO YA LEDUO

POTSO	DIKARABO TSE DI SOLOFETSWENG	MADUO	GOTLHE						
1.1	T kgotsa t ✓	1	2						
1.2	h kgotsa H ✓	1							
2.1	ntlo ✓ Kopolola ka Nepo	1	1						
2.2	tau ✓ Kopolola ka Nepo	1	1						
3.1	<table border="1"><tr><td>Lebo le Anna ba ya kwa polaseng</td><td></td></tr><tr><td>Lebo le Anna ba tshameka kwa gae</td><td></td></tr><tr><td>Lebo le Anna ba ya go phutholola maoto.</td><td>X ✓</td></tr></table>	Lebo le Anna ba ya kwa polaseng		Lebo le Anna ba tshameka kwa gae		Lebo le Anna ba ya go phutholola maoto.	X ✓	1	1
Lebo le Anna ba ya kwa polaseng									
Lebo le Anna ba tshameka kwa gae									
Lebo le Anna ba ya go phutholola maoto.	X ✓								
3.2	Lebo le Anna ke bana ba motho. <table border="1"><tr><td>Ee</td><td></td><td>Nnyaya</td><td>X ✓</td></tr></table>	Ee		Nnyaya	X ✓	1	1		
Ee		Nnyaya	X ✓						
3.3	<table border="1"><tr><td>Ba eme go dira pikiniki.</td><td>3</td></tr><tr><td>Lebo le Anna ba phutholola maoto.</td><td>1</td></tr><tr><td>Mo tseleng ba bona lebenkele.</td><td>2 ✓</td></tr></table> <p>Aba leduo le le 1 fela la tatelano e e nepagetseng. O se abe halofo ya leduo.</p>	Ba eme go dira pikiniki.	3	Lebo le Anna ba phutholola maoto.	1	Mo tseleng ba bona lebenkele.	2 ✓	1	1
Ba eme go dira pikiniki.	3								
Lebo le Anna ba phutholola maoto.	1								
Mo tseleng ba bona lebenkele.	2 ✓								
4.	D ✓	1	1						
5.	katse ✓ Go tlhokega mopeleto o o nepagetseng	1	1						
6.	C ✓	1	1						

POTSO	DIKARABO TSE DI SOLOFETSWENG	MADUO	GOTLHE				
7.	<div style="text-align: center;"> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">th</td> <td style="padding: 2px 10px;">tl</td> <td style="padding: 2px 10px;">ts</td> <td style="padding: 2px 10px;">kg</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> ✓  </div> <div style="text-align: center;"> ✓  </div> </div> </div>	th	tl	ts	kg	2	2
th	tl	ts	kg				
8.	✓ ✓ <u>M</u> ax o kgona go taboga ka lobelo.	2	2				
9.1	n ^t šwa ✓ kopolola ka nepo	1					
9.2	ntlwana ✓ Go tlhokega mopeleto o o nepagetseng	1	2				
10.1	Morutabana o buisetsa bana buka. ✓ Leduo le le 1 mo tatelanong ya mafoko e e nepagetseng.	1	1				
10.2	Lebelela ruburiki mo tsebeng e e latelang.	3	3				
		Gotlhe:	20				

RUBURIKI YA POTSO 10

0 Maduo	Leduo le le 1	Maduo a le 2	Maduo a le 3
<ul style="list-style-type: none"> • Ga go na maiteko a a dirilweng. • O kopolotse ditaelo. • O kwadile fela karolo ya polelo. • Lefoko kgotsa mafoko a a kwadilweng ga a amane le setshwantsho. • Polelo e le 1 fela e e sa nyalaneng . 	<p><u>Ikgatholose mopeleto le diphoso tsa thutapuo.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • O kwadile dipolelo di le 2 tse di sa nyalaneng le setlhogo. <p style="text-align: center;">KGOTSA</p> <ul style="list-style-type: none"> • O kwadile polelo e e bonolo e e nyalanang le setlhogo. 	<p><u>Ikgatholose mopeleto le diphoso tsa thutapuo.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • O kwadile dipolelo di le 2, tse di maleba mme fela ka diphoso tsa matshwao a puiso/ kgotsa diphatlha magareng. <p style="text-align: center;">KGOTSA</p> <ul style="list-style-type: none"> • O kwadile polelo e le 1 e e raraaneng ka ga setlhogo. 	<p><u>Ikgatholose mopeleto</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ga go na diphoso tsa matshwao a puiso le diphatlha magareng. • O kwadile dipolelo di le 2 tse di bonolo kgotsa tse di raraaneng di le maleba.